



Podgorica, 10.03.2022.

Na osnovu čl. 46, 52 i 87 Statuta Crnogorskog olimpijskog komiteta (Prečišćeni tekst, Br: 02-59/2-1 od 07.10.2019. godine), Upravni odbor Crnogorskog olimpijskog komiteta, na elektronskoj sjednici od 09.03.2022. godine, donio je

## Pravilnik

**u cilju pružanja pomoći pri sprovodenju Kodeksa Olimpijskog pokreta o sprječavanju manipulisanja na sportskim takmičenjima**

### Uvod

- a. Shvatajući opasnost po sportski integritet koja potiče od manipulisanja na sportskim takmičenjima, Crnogorski olimpijski komitet (COK) ponovo izražava svoju posvećenost zaštiti integriteta sporta, uključujući tu i zaštitu čistih sportista i takmičenja, onako kako je to navedeno u Olimpijskoj agendi za 2020. godinu;
- b. Zbog složene prirode ove prijetnje, COK prepoznaće da joj se ne može sam suprotstaviti, te je stoga saradnja sa državnim organima, a naročito sa Upravom policije i subjektima za sportsko klađenje od suštinskog značaja;
- c. COK daje svoju podršku integritetu sporta i borbi protiv manipulisanja na sportskim takmičenjima poštovanjem standarda propisanih ovim Pravilnikom i Kodeksom Olimpijskog pokreta o sprječavanju manipulisanja na sportskim takmičenjima, kao i zahtijevanjem od svojih članova da čine isto.

### Član 1 – Definicije

1.1 „Korist“ označava neposredan ili posredan prijem ili davanje novca ili nekog ekvivalenta novca kao što su, između ostalog: mito, zarada, poklon ili neka druga korist koja može da obuhvata, između ostalog, nagradu osvojenu na ime pobjede i/ili mogućnost osvajanja nagrade kao rezultat klađenja. Prethodno navedeno ne obuhvata zvanične nagradne fondove, honorare date radi pojavljivanja na nekom događaju ili plaćanja u okviru sponzorstava ili drugih ugovora;



1.2 „Takmičenje“ označava bilo koje sportsko takmičenje, turnir, utakmicu ili događaj, koji je organizovan skladu sa pravilima Međunarodnog olimpijskog komiteta ili pridruženih organizacija ili, gdje je to moguće, u skladu sa pravilima bilo koje druge nadležne sportske organizacije;

1.3 „Insajderske informacije“ označavaju informacije koje se odnose na bilo koje takmičenje, a koje neka osoba posjeduje zahvaljujući svom položaju u odnosu na predmetni sport ili takmičenje. U ovakve informacije ne spadaju informacije koje su već objavljene ili koje su opšte poznate, do kojih zainteresovana javnost može jednostavno doći ili koje su objavljene u skladu sa pravilima i propisima odgovarajućeg takmičenja;

1.4 „Učesnik“ označava bilo koje fizičko ili pravno lice koje potпадa pod jednu od sljedećih kategorija:

- a. „sportista“ označava bilo koje lice ili grupu lica koja učestvuju na sportskim takmičenjima;
- b. „tim za podršku sportisti“ predstavlja bilo kog trenera, rukovodioca, zastupnika, člana tima, zvaničnika tima, medicinsko ili paramedicinsko osoblje koje liječi sportistu ili radi sa njim dok učestvuje na takmičenjima ili se priprema za ista, kao i drugo osoblje koje radi sa sportistima;
- c. „zvaničnik“ je bilo koja osoba koja je vlasnik ili posjeduje udio, u izvršnoj je vlasti ili je član osoblja subjekata koja organizuju i promovišu sportska takmičenja. U ovu grupu potпадaju i sudije, članovi žirija i druga akreditovana ili angažovana lica. Ovaj pojam takođe obuhvata rukovodioce i osoblje COK-a ili, gdje je prikladno, druge nadležne sportske organizacije ili klubove koji priznaju predmetno takmičenje.

1.5 „Sportsko klađenje“ podrazumijeva bilo koje klađenje uz ulaganje novčane vrijednosti u iščekivanju novčane nagrade i odnosi se na buduća i neizvjesna dešavanja u vezi sportskog takmičenja.

## Član 2 - Uloge i odgovornosti Crnogorskog olimpijskog komiteta

U skladu sa ovim Pravilnikom, COK ima sljedeće uloge i odgovornosti:

- a. da osigura da svi članovi sprovode pravila u skladu sa Kodeksom Olimpijskog pokreta o sprječavanju manipulisanja na sportskim takmičenjima (Kodeks OP);
- b. da zahtijeva od svojih nacionalnih saveza da usvoje pravila koja od svakog učesnika na takmičenju ili aktivnosti, koja je odobrena ili organizovana od strane nacionalnog saveza ili neke od njegovih organizacija, traži saglasnost da bude obavezan pravilima koja su u skladu sa Kodeksom OP, kao uslov za učešće na takmičenju;
- c. da zahtijeva, kao uslov za članstvo ili priznanje, da pravilnici i pravila predmetne organizacije budu u skladu sa pomenutim Kodeksom;



- d. da zahtijeva od članova da saopšte sve informacije koje ukazuju ili se odnose na kršenje pravila protiv manipulisanja na sportskim takmičenjima i da sarađuju sa istragama koje sprovodi bilo koja organizacija koja je nadležna za sprovođenje takvih istraga;
- e. da odlučno istražuje moguća kršenja pravila protiv manipulisanja na sportskim takmičenjima koja su u nadležnosti COK-a;
- f. da sarađuje sa relevantnim državnim organima i upravama, a naročito sa Upravom policije;
- g. da promoviše obrazovanje o integritetu, uključujući tu i obavezivanje nacionalnih saveza da sprovode obuke vezane za integritet u skladu sa odgovarajućim obrazovnim programima međunarodnih saveza;
- h. da zahtijeva kao uslov za učešće na Olimpijskim igrama da sportisti na širem spisku pohađaju obrazovne programe koje je osmislio: MOK, COK, međunarodni ili nacionalni savez;
- i. da djelimično ili u potpunosti obustavi finansiranje, tokom trajanja zabrane, svakog učesnika koji je prekršio pravila ili zakone koji se odnose na sprječavanje manipulisanja na sportskim događajima.
- j. da djelimično ili u potpunosti obustavi finansiranje svojim članovima ili priznatim nacionalnim savezima koji ne poštuju odredbe Kodeksa OP.

### Član 3 – Djelokrug primjene

- a. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
- b. Ovaj Pravilnik se primjenjuje na:
  - Crnogorski olimpijski komitet i njegove članice;
  - učesnike takmičenja;
  - ostala lica koja potпадaju pod nadležnost COK-a i nacionalne sportske saveze.

### Član 4 - Obaveze

- a. Svaki učesnik i sva lica na koja se odnosi ovaj Pravilnik su lično odgovorni da se upoznaju sa cijelokupnim sadržajem ovog Pravilnika, da poštiju njegove odredbe i da se informišu o tome šta predstavlja kršenje ovog Pravilnika.
- b. Učesnici bi trebalo da budu svjesni toga da ponašanje koje je zabranjeno ovim Pravilnikom, može takođe da predstavlja krivično djelo i/ili da prekrši i neke druge primjenjive zakone i propise (uključujući tu i propise međunarodnih i nacionalnih saveza i propise igara na kojima se organizuju takmičenja iz više različitih sportova). Učesnici su dužni da uvijek poštuju primjenjive zakone i propise.



c. Svaki nacionalni savez je dužan da:

- poštuje ovaj Pravilnik i sprovodi pravila u skladu sa Kodeksom OP;
- sarađuje i pomaže COK-u pri ispunjavanju svojih obaveza u skladu sa ovim Pravilnikom;
- dostavi COK-u sve informacije koje ukazuju ili se odnose na manipulisanje i da sarađuje na svim istragama;
- zahtijeva od svih učesnika da se obavežu da će da poštuju pravila u skladu sa Kodeksom OP kao uslov njihovog učestvovanja na nekom sportskom takmičenju;
- zahtijeva da uslov za članstvo bude taj da pravilnici, pravila i programi članova ili klubova u okviru nacionalnog saveza budu u skladu sa Kodeksom OP;
- preduzme odgovarajuće mjere u cilju obeshrabrvanja nepoštovanja Kodeksa OP;
- prihvati i uvaži, bez potrebe za organizovanjem sopstvenog saslušanja, da je došlo do kršenja pravila ukoliko to ustanovi: njegov međunarodni savez, COK, bilo koji sud u krivičnom postupku ili bilo koja druga organizacija pod uslovom da je ovakav postupak u skladu sa Kodeksom OP i da je u nadležnosti predmetnog tijela;
- odmah obavijesti COK o utvrđivanju kršenja pravila i izricanju kazne zbog kršenja svakom učesniku koji je u nadležnosti nacionalnog saveza;
- promoviše obrazovanje o integritetu u saradnji sa COK-om.

### Član 5 – Povrede pravila propisanih ovim Pravilnikom

Sljedeći oblici ponašanja, koji su propisani ovim članom, predstavljaju kršenje ovog Pravilnika:

#### 5.1 Klađenje

Klađenje u vezi sa:

- a. takmičenjem na kojem učesnik neposredno učestvuje, a koje je organizovano pod okriljem COK-a;
- b. Olimpijskim igram na kojima on/ona učestvuje.

#### 5.2 Manipulisanje na sportskim takmičenjima

Namjerni dogovor, činjenje ili nečinjenje u cilju nezakonite izmjene rezultata ili toka sportskog takmičenja radi djelimičnog ili potpunog uklanjanja nepredvidljive prirode sportskog takmičenja u cilju pribavljanja nezakonite koristi za sebe ili za druge.



### **5.3 Koruptivno ponašanje**

Pružanje, zahtijevanje, primanje, traženje ili prihvatanje neke koristi koja se odnosi na manipulisanje na sportskim takmičenjima ili na bilo koji drugi oblik korupcije.

### **5.4 Insajderske informacije**

5.4.1. Korišćenje insajderskih informacija radi klađenja, bilo kog oblika manipulisanja na sportskim takmičenjima ili radi bilo koje druge koruptivne svrhe, bilo od strane učesnika ili preko drugog lica i/ili subjekta.

5.4.2. Saopštavanje insajderskih informacija bilo kom licu i/ili subjektu, sa ili bez neke koristi, ukoliko učesnik zna ili je trebalo da zna da ovakvo saopštavanje može da dovede do toga da se ovakve informacije koriste za klađenje, za bilo koji oblik manipulisanja na sportskim takmičenjima ili u bilo koje druge koruptivne svrhe.

5.4.3 Davanje i/ili primanje koristi zbog pribavljanja insajderskih informacija, bez obzira na to da li su insajderske informacije zaista pribavljene ili ne.

### **5.5 Neprijavljivanje i mehanizmi za prijavljivanje**

5.5.1 Neprijavljivanje COK-u ili putem odgovarajućeg mehanizma za prijavljivanje ili organa, odmah kada je to moguće, svih informacija o bilo kakvim incidentima ili prijedlozima i pozivima upućenim od strane učesnika na sprovođenje aktivnosti koje bi predstavljale kršenje ovog Pravilnika.

5.5.2 Neprijavljivanje COK-u ili putem odgovarajućeg mehanizma za prijavljivanje ([www.olympic.org/integrityhotline](http://www.olympic.org/integrityhotline)) ili organa, odmah kada je to moguće, svih informacija o bilo kakvim incidentima, činjenicama ili stvarima koje primijeti učesnik (ili u vezi kojih je trebao da bude razumno svjestan), uključujući tu i prijedloge i pozive primljene od strane drugih učesnika da se uključi u ponašanje koje bi predstavljalo kršenje ovog Pravilnika.

### **5.6 Nesaranadnja**

5.6.1 Nesaranadnja sa bilo kojom istragom, koju sprovodi COK ili organizacija koju odredi COK, u vezi mogućeg kršenja ovog Pravilnika, uključujući, između ostalog i nedostavljanje preciznih, potpunih i blagovremenih informacija i/ili dokumenata i/ili nepružanje pristupa ili pomoći koju COK ili organizacija koju odredi COK zatraži u okviru predmetne istrage.

5.6.2 Ometanje ili usporavanje bilo koje istrage koju može da sproveđe COK ili organizacija koju odredi COK u vezi mogućeg kršenja ovog Pravilnika, uključujući, između ostalog i skrivanje, nedozvoljeno mijenjanje ili uništavanje bilo koje dokumentacije ili drugih informacija koje mogu biti relevantne za predmetnu istragu.



## 5.7 Primjena članova od 5.1 do 5.6

5.7.1 Sljedeće tačke obuhvataju ono što nije relevantno za utvrđivanje toga da li je došlo do kršenja nekog pravila:

- a. da li neki učesnik učestvuje na predmetnom takmičenju;
- b. ishod takmičenja na koje se neko lice kladilo ili je imalo namjeru da se kladi;
- c. da li je neko lice dalo ili primilo bilo kakvu korist ili neku drugu vrstu nagrade;
- d. priroda ili ishod klađenja;
- e. da li su (ili se moglo očekivati da jesu) na trud ili rezultat nekog učesnika na takmičenju uticala predmetna činjenja ili nečinjenja;
- f. da li su (ili se moglo očekivati da jesu) na rezultat predmetnog takmičenja uticala predmetna činjenja ili nečinjenja;
- g. da li je predmetno manipulisanje uključivalo kršenje tehničkog pravila odgovarajućih međunarodnih ili nacionalnih sportskih saveza;
- h. da li je tom takmičenju prisustvovao nadležni nacionalni ili međunarodni predstavnik COK-a.

5.7.2 Bilo kakva pomoć, podsticaj ili pokušaj od strane učesnika koji bi mogao da dovede do kršenja ovog Pravilnika se smatra kršenjem istog, bez obzira na to da li su ovakve radnje zaista dovele do kršenja i/ili bez obzira na to da li je takvo kršenje bilo namjerno ili rezultat nemara.

## Član 6 – Istraga i disciplinski postupak

### 6.1. Istrage

6.1.1 Učesnik za koga se sumnja da je prekršio ovaj Pravilnik mora da bude obaviješten o navodnom kršenju, o detaljima navodnog činjenja i/ili nečinjenja i opsegu mogućih kazni.

6.1.2 Učesnik se o ovome može obavijestiti dostavljanjem obavještenja relevantnom sportskom savezu. Relevantni sportski savez je odgovoran da bez odlaganja ovo obavještenje dostavi učesniku. Rokovi koji se tiču obavještavanja predstavljaju diskreciono pravo predmetne sportske organizacije.

6.1.3 Na zahtjev COK-a ili organizacije koju odredi COK, predmetni učesnik mora da dostavi sve podatke koje COK ili organizacija koju odredi COK smatra relevantnim za istragu navodnog kršenja, uključujući tu i evidenciju koja se odnosi na navodno kršenje (kao što su: informacije i brojevi naloga za klađenje, detaljni telefonski računi, izveštaji iz banke, evidencije o korišćenju internet usluga, računari, hard diskovi i drugi uređaji za čuvanje elektronskih



informacija) i/ili izjavu koja navodi sve relevantne činjenice i okolnosti u vezi navodnog kršenja.

6.1.4 Ako se nakon sproveđenja istrage utvrdi osnovanost sumnje da je počinjeno kršenje ovog Pravilnika, Crnogorski olimpijski komitet će proslijediti matičnom sportskom savezu (sportskoj organizaciji) svaku informaciju kojom raspolaže radi pokretanja disciplinskog postupka.

6.1.5 Za sproveđenje disciplinskog postupka zbog kršenja ovog Pravilnika nadležno je disciplinsko tijelo sportske organizacije koja je nadležna za učesnika po bilo kom osnovu. u skladu sa njenim važećim pravilima.

6.1.6 Sportska organizacija obavijestiće COK o toku postupka i konačnoj odluci nakon sprovedenog disciplinskog postupka.

6.1.7 U slučaju da sportska organizacija ne dovrši disciplinski postupak u roku od 60 dana od dana kada je Crnogorski olimpijski komitet obavijestio o rezultatu istrage iii od završetka istrage iii ako nema propisan disciplinski postupak u svojim internim aktima, za postupak povrede ovog Pravilnika nadležna je Disciplinska komisija Crnogorskog olimpijskog komiteta.

## **6.2 Prava osobe kojoj se stavlja na teret kršenje Pravilnika**

U svim postupcima u vezi sa kršenjem ovoga Pravilnika, neophodno je da se poštuju sljedeća prava:

6.2.1 pravo na informisanost o optužbama koje se stavljaju na teret predmetnoj osobi;

6.2.2 pravo na poštenu, blagovremeno i nepristrasno saslušanje na kojem se predmetno lice pojavljuje lično pred COK-om i/ili dostavlja pisanu odbranu i

6.2.3 pravo da bude u pratnji druge osobe i/ili da ima zastupnika.

## **6.3 Teret dokazivanja i standard dokaza**

Teret dokazivanja kršenja pravila je na nadležnom tijelu Crnogorskog olimpijskog komiteta. Standard dokazivanja u vezi svih pitanja, u skladu sa ovim Pravilnikom, je zasnovan na stepenu vjerovatnoće, odnosno na standardu dokaza koji je definisan arbitražnom praksom Arbitražnog suda za sport (CAS), kao standard koji je niži od standarda *izvan svake sumnje*, ali i viši od standarda *ravnoteže vjerovatnosti*, standardu koji podrazumijeva da je na osnovu izvedenih dokaza veća vjerovatnoća da je došlo do kršenja ovog Pravilnika nego da do istog nije došlo.

## **6.4 Povjerljivost**

COK je dužan da strogo poštuje načelo povjerljivosti tokom trajanja svih postupaka. Podaci se smiju razmijeniti samo sa subjektima koji moraju da budu upoznati sa predmetnim podacima.



Takođe, svaka osoba, koja je uključena u predmetni postupak, mora da poštuje načelo povjerljivosti dok se predmet ne objavi.

### **6.5 Anonimnost lica koja prijavljuju nepravilnosti**

Anonimnost lica je omogućena preko mehanizama za anonimno prijavljivanje – slanjem anonimne potpisane ili nepotpisane prijave COK-u ili sportskog organizaciji, kao preko MOK-ove linije za pomoć: [www.olympic.org/integrityhotline](http://www.olympic.org/integrityhotline).

### **6.6 Žalbe i pravni ljekovi**

Sportska organizacija koja sprovodi disciplinski postupak obavezno će propisati pravo na redovan pravni lijek. Opšti postupak podnošenja žalbe uključuje odredbe kao što su, bez ograničenja, rok za podnošenje žalbe i postupak obavještavanja o odluci po podnesenoj žalbi.

U slučaju iscrpljivanja iii nepostojanja redovnog puta pravne zaštite, zainteresovana strana zaštitu svojih prava može zatražiti pred nadležnim organom Crnogorskog olimpijskog komiteta, zahtjevom za vanredno preispitivanje odluke u skladu sa važećim pravilima.

### **6.7 Privremene mjere**

Za vrijeme trajanja istrage i disciplinskog postupka, COK ili druga sportska organizacija mogu da donesu privremene mjere, uključujući tu i privremenu suspenziju učesnika ukoliko postoji naročiti rizik za ugled predmetnog sporta, uz poštovanje prava učesnika, propisanih ovim Pravilnikom.

Ukoliko dođe do donošenja privremenih mera, ovu činjenicu je neophodno uzeti u obzir prilikom utvrđivanja bilo kakvih kazni koje na kraju postupka mogu da budu izrečene.

Primjeri ostalih privremenih mera mogu da budu: odluka da se snima neko takmičenje, odluka da dođe do promjene sudija neposredno prije početka takmičenja, itd.

### **6.8 Sankcije**

6.8.1 Svaka sportska organizacija propisaće adekvatnu sankciju za određeno kršenje Pravilnika na način da sankcije budu jasno određene i predvidive. Propisane sankcije mogu biti na primjer, bez ograničenja, finansijske sankcije, diskvalifikacija rezultata, oduzimanje medalja iii osvojenih nagrada iii naknada troškova. Raspon sankcija može biti od upozorenja do maksimalne doživotne zabrane učestvovanja na takmičenjima.

6.8.2 Prilikom određivanja odgovarajućih sankcija koje se primjenjuju, sportska organizacija iii Crnogorski olimpijski komitet uzeće u obzir sve otežavajuće i olakšavajuće okolnosti i detaljno će uticaj tih okolnosti na konačnu sankciju navesti u pisanoj odluci.



6.8.3 Kršenje odluke o sankciji znači povredu ovog Pravilnika.

6.8.4 Ukoliko neki učesnik u značajnoj mjeri pomogne istrazi koja dovede do otkrivanja ili utvrđivanja prekršaja od strane drugog učesnika, to može da umanji kaznu izrečenu u skladu sa ovim Pravilnikom.

6.8.5 Kada period trajanja zabrane istekne, učesnik automatski dobija pravo da učestvuje na takmičenjima pod uslovom da je:

- završio zvaničnu obuku u vezi integriteta na način koji je prihvatljiv COK-u, a predmetnu obuku je morao da pohađa jer je to bila kazna koju je izrekao disciplinski organ COK-a;
- u potpunosti platio bilo kakvu kaznu koja je izrečena u skladu sa ovim Pravilnikom i/ili troškove koji su mu određeni od strane disciplinskog organa COK-a i
- saglasan/a da bude predmet razumnog i proporcionalnog praćenja njegovih ili njenih budućih sportskih aktivnosti, što Crnogorski olimpijski komitet ili nadležna sportska organizacija mogu da smatraju razumno neophodnim uzimajući u obzir prirodu i ozbiljnost prekršaja koji je napravljen.

## 6.9 Međusobno priznavanje odluka

6.9.1 Uz poštovanje prava na žalbu, COK će prihvati i poštovati bilo koju odluku koja je donesena u skladu sa ovim Pravilnikom od strane bilo koje druge sportske organizacije.

6.9.2 COK će prihvati i poštovati odluku ili odluke koje donese bilo koje drugo sportsko tijelo ili nadležni sud koji nije sportska organizacija na način na koji je to definisano ovim Pravilnikom.

## Član 7 - Sproveđenje

7.1 U skladu sa pravilom 1.4 Olimpijske povelje, sve sportske organizacije, za koje je Olimpijska povelja pravno obavezujuća, dužne su da poštuju ovaj Pravilnik. COK je obavezan Olimpijskom poveljom, te je stoga saglasan da poštuje ovaj Pravilnik.

7.2 COK je posvećen sproveđenu odredbi ovog Pravilnika, u onom dijelu koji potпадa pod njegovu nadležnost, uključujući tu i obrazovne mjere.



## Član 8 – Prelazne i završne odredbe

Za sva pitanja koja nijesu uređena ovim Pravilnikom primjenjuje se Kodeks Olimpijskog pokreta o sprječavanju maniuplacija na sportskim takmičenjima.